

OPĆI UVJETI OSIGURANJA GRAWE TOUR ABRV 2010

Broj: 7512/10

Za osiguravača važe one odredbe uvjeta, kojima se regulišu pokrića osiguranja za odabrani paket osiguranja

Član 1.

Opće odredbe, koje važe za vrste osiguranja navedene u ovim uvjetima

I. Osigurani slučajevi

Osigurani slučajevi su navedeni taksativno u opisu pojedinih vrsta osiguranja, pri čemu su u cijelosti islučene sve obaveze osiguravača za slučajeve koji nisu navedeni u opisu.

II. Posrednici/zastupnici osiguranja

Posrednici/zastupnici osiguranja nisu ovlašteni davati nikakve usmene ili pismene izjave o osiguranom pokriću, a koje odstupaju od odredbi Općih i Posebnih uvjeta osiguranja, ili bilo kojih drugih uvjeta, koji predstavljaju obavezujuće izjave osiguravajućeg društva.

1. Osigurane osobe

1.1 Policom osiguranja su osigurane osobe, koje imaju u trenutku zaključivanja osiguranja prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Osiguranje može biti zaključeno kao pojedinačno ili porodično (grupno).

Kod zaključenja police porodičnog osiguranja, osiguranjem mogu biti obuhvaćene najviše dvije odrasle osobe i pet maloljetnih osoba (neovisno od stepena srodstva).

Sve osigurane osobe moraju biti poimenično navedene u polici osiguranja.

1.2 Pokriće osiguranja ne važi i osiguravač nije u obavezi platiti naknadu za slučajeve koji su u vezi sa:

1.2.1 psihičkim oboljenjima i bolestima živčanog sistema (osim u slučaju, ako oboljenje/bolest nastupi prvi put nakon zaključenja osiguranja i potrebno je hitno poduzimanje mjera radi spašavanja života osiguranika ili oslobođanja od akutne boli), sa transplantacijom organa (dializa), sa HIV-om, sa osobama koja imaju tjelesna ili duševna oštećenja u vrijeme zaključenja osiguranja.

1.2.2 sa slijedećim bolestima i postojećim oboljenjima (važi za osiguranje troškova otkazivanja putovanja, osiguranje troškova prekida putovanja i osiguranje troškova zdravstvenih usluga na putovanju), ako se osiguranik zbog njih bolnički i/ili ambulantno liječio u zadnjih dvanaest mjeseci prije zaključenja osiguranja:

- srčana oboljenja,
- moždani udar,
- rak,

- diabetes (Tip I+II),
- migrena,
- epilepsija,
- multipla skleroza.

2. Trajanje osiguranja

2.1 Osiguranje troškova otkazivanja putovanja

Pokriće osiguranja počinje na dan zaključenja osiguranja i prestaje na dan početka putovanja. Osiguranje mora biti zaključeno, a premija osiguranja mora biti plaćena najkasnije do zaključenja ugovora o putovanju.

Ako je osiguranje zaključeno kasnije, pokriće osiguranja važi samo za one događaje, do kojih dolazi nakon 10. dana od zaključenja osiguranja (to ne važi za nezgode, smrtnе slučajeve i nesreće uslijed elementarnih nepogoda).

Ako je osiguranje zaključeno u periodu kad je do početka putovanja preostalo manje od 31 dan, pokriće osiguranja važi samo u slučaju, ako je osiguranje zaključeno istovremeno kada i ugovor o putovanju.

Osiguranje troškova otkaza putovanja nije moguće naknadno zaključiti u slučaju kada je do početka putovanja preostalo manje od 30 dana.

2.2 Ostale vrste osiguranja

Ako je premija osiguranja plaćena prije početka putovanja, pokriće osiguranja kod ostalih vrsta osiguranja počinje na dan, koji je u polici naveden kao početak osiguranja (ali ne prije početka putovanja) i prestaje na dan kada se putovanje završava, odnosno na dan koji je u polici naveden kao kraj osiguravajućeg pokrića.

Ukoliko je datum izdavanja police osiguranja identičan sa datumom početka osiguranja, pokriće osiguranja počinje u 00:00 sati narednog dana.

2.3 Pokriće osiguranja ne važi, ako premija osiguranja nije u cijelosti plaćena.

3. Područje važnosti osiguranja

- 3.1 Osiguranje važi na području izvan Bosne i Hercegovine, za vrijeme perioda boravka osiguranika u inostranstvu.
- 3.2 Osiguranje prtljaga važi i na području Bosne i Hercegovine, ali samo izvan područja stalnog prebivališta ili radnog mjesta osiguranika.

4. Osigurana suma

- 4.1 Osigurana suma pojedine vrste osiguranja predstavlja najvišu sumu svih isplata osiguravača za štetu kao posljedicu nesretnog slučaja, a koja se desila u vrijeme trajanja osiguranja.
- 4.2 Ako pokriće osiguranja važi za više putovanja, osigurana suma predstavlja za pojedine vrste osiguranja najvišu sumu isplata osiguravača za sve osigurane slučajeve zajedno, koji se dogode u vrijeme trajanja osiguranja.

5. Zahtjevi prema trećim osobama

5.1 Sve isplate osiguravača su subsidiarne. Osiguravač isplaćuje naknadu za štetu samo u slučaju, kada istu nije moguće zahtijevati od bilo kojeg drugog osiguranja (npr. privatno, socijalno, zdravstveno osiguranje i sl.).

6. Neosigurani događaji

Pored navedenih općih isključenja iz pokrića osiguranja , za svaku vrstu osiguranja važe i posebna isključenja iz pokrića osiguranja.

6.1 Pokriće osiguranja ne postoji za događaje:

- 6.1.1 koje je osiguranik sam prouzrokovao namjerno ili uslijed teške nemarnosti;
- 6.1.2 koji su posredno ili neposredno povezani sa vojnim događajima, nemirima ili terorizmom bilo koje vrste;
- 6.1.3 koji su posljedica štrajka;
- 6.1.4 koji nastaju uslijed nasilja prilikom javnih okupljanja ili manifestacija, ukoliko osiguranik u njima aktivno sudjeluje;
- 6.1.5 koji su posljedica samoubistva ili pokušaja samoubistva osiguranika, kao i namjenog samoozljedivanja osiguranika;
- 6.1.6 koji su posljedica odluka nadležnih tijela;
- 6.1.7 koje posredno ili neposredno prouzrokuje djelovanje jonizirajućih zraka ili nuklearne energije;
- 6.1.8 koji su posljedica djelovanja alkohola, narkotika ili lijekova na osiguranika, ili koji nastaju uslijed napuštanja propisane terapije;
- 6.1.9 koji nastaju prilikom učešća na sportskim takmičenjima motornih vozila (i ocjenivačke vožnje i rally vožnje) i na obukama za slična takmičenja;
- 6.1.10 koji su u trenutku početka putovanja već nastupili ili su već tada bili predviđljivi. To važi i za oboljenja, koja su bila kod osiguranika prisutna već prije zaključivanja osiguranja;
- 6.1.11 koji su posljedica epidemija ili pandemija;
- 6.1.12 koji se dogode na putovanjima, na kojima se osiguranik odluči samovoljno da ostane ili ih odmah ne prekine uprkos datojo preporuci , Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine ili Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da to učini;
- 6.1.13 koji su posljedica prirodnih nesreća, seizmičkih fenomena ili vremenskih uticaja.
Osiguravajuće društvo ne nadoknađuje osiguraniku uskraćeni užitak.

7. Obaveze prilikom nastanka osiguranog slučaja

Pored, u nastavku navedenih opštih obaveza, za svaku vrstu osiguranja važe i posebne obaveze prilikom nastanka osiguranog slučaja.

Kod nastanka osiguranog slučaja, osiguranik je dužan:

- 7.1 učiniti sve da ograniči i spriječi dalje posljedice kao i nepotrebne troškove;
- 7.2 da odmah nakon nastanka osiguranog slučaja obavijesti osiguravača i da se drži njegovih upustava;
- 7.3 proslijediti osiguravaču sve podatke, koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete, kao i djelokruga odgovornosti osiguravača za plaćanje naknade, te mu na osnovu vlastitih troškova, nabaviti i dostaviti cijelokupnu odgovarajuću originalnu dokumentaciju (npr. račune, lijekarske nalaze, policijske zapisnike itd.). Po potrebi osiguranik mora opunomoći lijekare koji ga liječe, bolnice ili druge zdravstvene

- ustanove, kao i druge organe ili institucije nadležne za proslijedivanje podataka ili izvještaja koje zahtjeva osiguravač;
- 7.4 u slučaju zahtjeva osiguranika prema trećim osobama, osigurati prijenos prava sa osiguranika na osiguravača do visine plaćene naknade;
 - 7.5 svaku štetu, koja je posljedica krivičnog djela, odmah prijaviti i tačno opisati događaj policiji ili drugim nadležnim institucijama, te od njih zahtjevati pismenu potvrdu o prijavi;
 - 7.6 osiguravaču posredovati originalne dokazne materijale (npr. policijske zapisnike, potvrde organizatora putovanja, lijekarske i bolničke račune itd.);

8. 24-satni servisni centar za pomoć u nuždi

U slučaju nezgode ili gubitka prtljage osiguranik može nazvati Grawe Tour Elvia servisni centar za pomoć na broj telefona: 0043 1 52503 6217.

Preko ovog centra, koji djeluje neprekidno 24 sata na dan, osiguranik može zahtjevati pomoć u okviru odredbi određenih u ovim uvjetima. O izboru i provođenju odgovarajućih mjera odlučuje pozivni servisni centar.

9. Gubitak prava osiguranika

- 9.1 Osiguranik gubi pravo na naknadu štete po polici osiguranja, ako je osigurani slučaj prouzrokovao namjerno ili uslijed teške nemarnosti.
- 9.2 Ukoliko osiguranik ne ispunjava bilo koju od propisanih ili dogovorenih obaveza, osiguravaču je dužan isplatiti eventualnu štetu, koju je isti, uslijed toga, pretrpio.

10. Kada osiguravajuće društvo isplaćuje naknadu ?

- 10.1 Ako nastane osigurani slučaj, osiguravač mora isplatiti naknadu štete u roku od 14 dana od dana kada je isti dobio obavijest da je nastao osigurani slučaj;
- 10.2 Ako je za utvrđivanje nastanka obaveza osiguravača ili njegovog iznosa potrebno određeno vrijeme, taj rok počinje teći od dana kada se utvrdi nastanak i visina njegove obaveze.
- 10.3 Osiguravač može zadržati isplatu naknade štete po polici osiguranja:
 - 10.3.1 dok mu nije dostavljena sva potrebna dokumentacija na osnovu koje se utvrđuje nastanak osiguranog slučaja i visina naknade štete po polici osiguranja,
 - 10.3.2 ako postoji osnovana sumnja, da osiguranik / korisnik ima pravo na naknadu štete po polici osiguranja, i to dok mu se za to ne dostave odgovarajući dokazi ,
 - 10.3.3 ako je uslijed osiguranog slučaja protiv osiguranika / korisnika pokrenuta policijska ili krivična istraga, i to onoliko dugo, dok se ne okonča istraga.

Član 2. Osiguranje zdravstvenih usluga i osiguranje od nesreća na putovanju u inostranstvu

1. Osigurani dogadaji

- 1.1 U okviru osigurane sume su osigurani:
 - troškovi medicinskih tretmana neophodnih za spašavanje života ili za ublažavanje

- akutnih bolova osigurane osobe kao i troškovi liječenja za hronična oboljenja koja neočekivano postanu akutna,
- troškovi medicinski neophodnog i propisanog transporta osigurane osobe do mjesta boravka osigurane osobe, odnosno prijevoza u domovinu ili do najbliže bolnice (nužni transport kod hroničnih oboljenja koja neočekivano postanu akutna), kao i troškovi potrage za osiguranom osobom i njenog spašavanja,
- trajna invalidnost,
- troškovi prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka pokojnika u slučaju smrti,
- akutno nastale bolesti i nezgode osiguranika za vrijeme boravka u inostranstvu.
- stacionarni i ambulantni troškovi liječenja / ambulantni mlažnjak

1.2 Ako prilikom nastanka navedenih osiguranih slučajeva osiguranik ne posjeduje važeće socijalno osiguranje, ili ako osiguranik ne dostavi potrebnu dokumentaciju, te zbog toga nije moguće regresirati isplaćenu naknadu štete, osiguravač će smanjiti iznos naknade za 20 % (franšiza = samopridražaj), odnosno zahtijevati povrat tog iznosa u slučaju avansnog plaćanja.

2. Pojam nezgode

- 2.1 Nezgoda, u smislu ovih uvjeta, je svaki iznenadni događaj, nezavistan od volje osiguranika, koji naglo i izvana mehanički djeluje na njegovo tijelo i ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć,
- 2.2 Pod nezgodom se smatraju i slijedeći, od volje osiguranika, nezavisni događaji:
- 2.2.1 istegnuće ili pucanje mišića i tetiva;
 - 2.2.2 trovanja hranom ili hemijskim sredstvima, nagrizanja, uzimanje ili udisanje otrovnih ili jetkih materija, tekućina ili plinova;
 - 2.2.3 utapanje.

3. Troškovi osiguranja

U slučaju nastanka nezgode ili akutne bolesti u inostranstvu, osiguravač pokriva slijedeće troškove:

- 3.1 troškove lijekara, troškove prijevoza bolesnika, bolničke troškove, troškove lijekova;
 - 3.2 troškove nužno potrebnog jednokratnog medicinskog prijevoza bolesnika na ambulantno ili bolničko liječenje u najbližu bolnicu u inostranstvu i nazad;
 - 3.3 troškove potrage i spašavanja;
 - 3.4. troškove nužnog medicinskog prevoza, odnosno prevoza kući;
 - 3.4.1 prevoz kući u slučaju kada je isti medicinski nužno potreban (uključivo sa tzv. ambulantnim mlažnjakom - Ambulance Jet, ako je potrebno).
- U slučaju, da medicinska opskrba na licu mjesta nije dovoljna, te ako se lokalni liječnik kao i medicinsko rukovodstvo osiguravača slažu da se osiguranik može prevesti, 24-satni servisni centar preuzima organizaciju i provođenje prijevoza kući;
- 3.4.2 prevoz kući u slučaju, kada isti nije medicinski nužno potreban (bez tzv. Ambulantnog mlažnjaka-Ambulance Jet). Na želju osiguranika ili osiguravača, osiguranik će u slučaju bolničkog liječenja, koje traje više od 3 dana, biti premješten u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini, ako je sa medicinskog stanovišta sposoban za prevoz i ako se prevoz može obaviti bez zračne ambulante;

- 3.4.3 pod prevozom kući se smatra prevoz u Bosnu i Hercegovinu. Konkretan oblik i vrstu prijevoza kući, osiguravač određuje u skladu sa medicinskim potrebama;
- 3.4.4 osiguranik nema pravo na naknadu za troškove nužnog medicinskog prijevoza, odnosno prevoza kući, ako su ti troškovi plaćeni od strane treće osobe ili ako je sam organizirao prevoz. Ako je do prijevoza ipak došlo, osiguranik mora osiguravaču dostaviti sve odštetne zahtjeve za naknadu troškova nužnog medicinskog prijevoza koje je podnio prema drugim osiguravačima;
- 3.5 dodatne troškove dolaska rodbine osiguranika.
Ukoliko bolnička opskrba osiguranika u inostranstvu traje više od 5 dana, na želju osiguranika, osiguravač preuzima troškove putovanja jednog člana rodbine (rodbina su: bračni partner, vanbračni partner, roditelji, baka i djed, posvojitelji, mačeha i očuh, djeca, unuci, usvojenici, zet i snaha, braća i sestre, svekar i svekrva, zaove i jetrve, djeveri, stričevi i tetke, po imenu u polici navedene osobe) do mjesta liječarske opskrbe i nazad do mjesta prebivališta (bez troškova noćenja) ili u slučaju kasnijeg povratka kući dodatne troškove noćenja za osobe, koje su na putovanju zajedno sa osiguranikom, i to za period do najviše jedne sedmice.
- 3.5 U slučaju prijevoza sa zračnom ambulantom – Ambulance Jet (tačka 3.4.1) osiguranik može za plaćenu premiju ugovorenog osiguranja troškova otkazivanja putovanja, zahtijevati od osiguravača vrijednosni bon za novo putovanje u iznosu plaćene premije za aranžman prvobitnog putovanja čija je vrijednost najviše do 1.500,00 EUR.

4. Trajna invalidnost

Ako kod osiguranika, u toku jedne godine od dana nezgode, kao posljedica nezgode, nastupi trajna narušenost zdravlja, a isto je potvrđeno objektivnim medicinskim pretragama, osiguravač isplaćuje naknadu u skladu sa odredbama navedenim u nastavku. Visina naknade se utvrđuje na osnovu stepena trajne invalidnosti i osigurane sume. Zajednička naknada štete za invalidnost na više dijelova tijela ili organa je ograničena osiguranom sumom.

- 4.1 Stepen trajne invalidnosti iznosi u slučaju potpunog gubitka ili potpune nemogućnosti funkciranja:
- | | |
|---|-------|
| - jedne ruke (od ramenskog zgoba prema dole) | 70 % |
| - jedne ruke (iznad lakta) | 65 % |
| - jedne ruke ili dlana (ispod lakta) | 60 % |
| - palca | 20 % |
| - kažiprsta | 10 % |
| - drugih prsta | 5 % |
| - jedne noge (iznad polovine bedra) | 70 % |
| - jedne noge (do polovine bedra) | 60 % |
| - jedne noge (do polovine cjevanice odn. stopala) | 50 % |
| - palca na nozi | 5 % |
| - drugih prsta na nozi | 2 % |
| - vida oba oka | 100 % |
| - vida jednog oka | 33 % |
| - ukoliko je vid drugog oka bio izgubljen već prije nastanka osiguranog slučaja | 60 % |
| - sluha oba uha | 60 % |
| - sluha jednog uha | 15 % |
| - ukoliko je sluh drugog uha bio izgubljen već prije nastanka osiguranog | |

slučaja	30 %
- okusa	5 %

4.2 Kod djelomičnog gubitka ili djelomične nemogućnosti funkciranja navedenih dijelova tijela, organa ili čula, odredbe iz prethodne tačke se upotrebljavaju srazmjerno stepenu gubitka ili nemogućnosti funkciranja.

4.3 Ako se stepen trajne invalidnosti ne može utvrditi u skladu sa tačkom 4.1, kod utvrđivanja trajne invalidnosti se uzimaju u obzir gore navedeni procenti.

4.4 Povećanje posljedica nezgode uslijed prethodnih tjelesnih nedostataka ne uzima se u obzir kod utvrđivanja stepena trajne invalidnosti – osiguravač za taj povećan stepen trajne invalidnosti ne isplaćuje naknadu.

Ukoliko su prije nastanka osiguranog slučaja, prisutne bolesti ili tjelesni nedostaci utjecali na stepen trajne invalidnosti, naknada se skladno tome umanjuje.

4.5 Smrt osiguranika

4.5.1 U slučaju smrti osiguranika, osiguravač isplaćuje osiguranu sumu navedenu u polici osiguranja, ako je osiguranik umro uslijed nezgode, odnosno u toku jedne godine nakon nezgode, odnosno uslijed njenih posljedica.

Ukoliko osiguranik nije izričito pismeno naveo korisnike naknade u slučaju smrti, naknada se isplaćuje zakonskim nasljednicima. Od naknade za smrt se oduzimaju eventualne, prethodno isplaćene naknade po osnovu trajne invalidnosti.

4.5.2 Ako osiguranik u toku jedne godine od dana nezgode umre od posljedica nezgode, nije moguće tražiti naknadu štete po osnovu trajne invalidnosti.

4.5.3 Ukoliko osiguranik umre uslijed uzroka, koji nisu posljedica nezgode, a osiguranik ima pravo na naknadu štete po osnovu trajne invalidnosti, osiguravač isplaćuje korisnicima naknadu štete za trajnu invalidnost, koju bi bilo moguće očekivati na osnovu zadnjih ljekarskih nalaza.

5. Kada osiguravač isplaćuje naknadu po osnovu trajne invalidnosti?

Osiguravač je dužan, u roku od 14 dana, nakon kompletiranja cijelokupne dokumentacije, a koja je potrebna za dokazivanje postojanja nezgode i odvijanja liječenja, te za utvrđivanje stepena trajne invalidnosti, izjasniti se, da li će i u kojoj visini isplatiti naknadu po osnovu trajne invalidnosti.

6. Trajanje osiguranja

Ako, uslijed posljedica nezgode ili bolesti u inostranstvu, prevoz osiguranika kući nije moguć, obaveza osiguravača se završava nakon isteka 2 mjeseca od nastanka osiguranog događaja.

7. Kako se izračuna naknada, ako su troškovi zdravstvenih usluga osigurani još na nekom drugom mjestu?

Ukoliko postoji više zaključenih osiguranja troškova zdravstvenih usluga kod drugih društava, ti troškovi se nadoknađuju od strane svakog društva pojedinačno i to samo jedanput za jedan štetni događaj.

8. Neosigurani događaji

Pored općih isključenja iz pokrića osiguranja, koja su navedena u članu 1 ovih uvjeta, osiguravajuće pokriće ne postoji za:

8.1 liječenje ili druge medicinske utvrđene mjere, koje su bile jedini ili jedan od razloga za putovanje, odnosno za koje je već prije početka putovanja, odnosno zaključivanja

- osiguranja, bilo sigurno, ili se moglo računati s tim, da će u vrijeme putovanja biti potrebne;
- 8.2 područno specifično liječenje;
 - 8.3 dijetalne terapije ili terapije za ljepotu;
 - 8.4. događaje koji su posljedica umora ili iscrpljenosti;
 - 8.5. ljekarsku opskrbu uslijed trudnoće, porođaja nakon 36. sedmice trudnoće, prekida trudnoće ili liječenja posljedica kontracepcijskih mjera;
 - 8.6. stomatološke ili protetičke usluge, odnosno usluge, koje ne predstavljaju nužne stomatološke intervencije s ciljem uklanjanja bolova;
 - 8.7. zdravstvena pomagala (npr. naočale, proteze itd.);
 - 8.8. vakcinacije, stručna mišljenja i ateste;
 - 8.9 događaje, koji nastaju kod provođenja bilo koje profesionalne manualne djelatnosti ili kod služenja vojničke službe;
 - 8.10 kontrolne pregledе, dodatno liječenje i terapije;
 - 8.11 dodatne troškove posebnih usluga u bolnici (npr. telefon, televizija itd.);
 - 8.12 eventualne telefonske razgovore, prevoz osiguranika ili pratilaca taksijem (osim troškova jednokratnog medicinskog prijevoza bolesnika u skladu sa tačkom 3.2);
 - 8.13 dodatne hotelske ili druge troškove, koje ima pratilac;
 - 8.14 troškove karantine;
 - 8.15 zdravstvenu opskrbu i prevoz osiguranika za događaje koji su posljedica korištenja alkohola ili droga;
 - 8.16 narušenost zdravlja, koje je nastalo kao posljedica letenja sa zračnim plovilom bilo koje vrste, osim ako je osiguranik putnik civilne motorne letjelice;
 - 8.17 događaje, koji su posljedica ekstremnih sportova, padobranksih skokova ili slično; ekstremne ture planinskog uspona bez licenciranog vodiča ili sportske aktivnosti na divljim vodama;
 - 8.18 vožnju motornim vozilima, ako osiguranik nema odgovarajuću dozvolu za njihovo upravljanje (vozački ispit);
 - 8.19 ronjenje, ukoliko osiguranik nije odgovarajuće sposobljen za dubine, u kojima je ronio;
 - 8.20 smrt ili trajnu invalidnost, do kojih dolazi nakon isteka 1 godine od dana nezgode.

9. Obaveze nakon nastupanja osiguranog slučaja

- Pored općih obaveza, koje su navedene u članu 1 ovih uvjeta, važi slijedeće:
- 9.1 Osiguranik je dužan u svakom slučaju, koji može imati za posljedicu isplatu naknade odmah potražiti ljekarsku pomoć, postupati u skladu sa upustvima ljekara i nastaviti sa ljekarskom opskrbom do kraja liječenja.
 - 9.2 Osiguranik mora u slučaju potrebnog bolničkog liječenja ili bolesti, koja zahtjeva višekratno ambulantno liječenje, o tome odmah obavijestiti osiguravača. Ako to ne učini i ako troškovi zdravstvenih usluga prelaze iznos od 300,00 EUR, osiguravač ima pravo umanjiti naknadu štete ovisno od visine ostvarenih troškova.
 - 9.3 U slučaju smrti osiguranika potrebno je – bez obzira na već prijavljenu nezgodu - o tome odmah obavijestiti osiguravača, koji može, prema potrebi, prije sahrane naložiti obdukciju. Troškove obdukcije snosi sam osiguravač.
 - 9.4 Osiguranik je dužan svaki put obaviti ljekarski pregled kod ljekara opunomoćenog od strane osiguravača.
 - 9.5 Osiguranik/korisnik je dužan osiguravaču dostaviti slijedeću originalnu dokumentaciju:
 - dokaz o postojanju osiguranja (policu osiguranja),
 - ugovor o putovanju i dokaz o uplati za putovanje (račun),

- ljekarsko uvjerenje (sa imenom i prezimenom pacijenta, sa dijagnozom i sa podacima o liječenju, trajanju i stepenu radne nesposobnosti, odnosno trajne invalidnosti),
- originalni račun ljekara ili bolnice, iz kojeg su vidljivi ime i prezime, te datum rođenja osiguranika, kao i opis bolesti i način liječenja,
- ljekarske nalaze, koji potvrđuju potrebnost nužnog medicinskog prevoza,
- ostale račune, odnosno dokumentaciju, koja dokazuje pravo na naknadu,
- u slučaju smrti, ispis iz matične knjige umrlih.

Član 3. **Osiguranje prtljaga**

1. Osigurani događaji

Stvari, namenjene ličnoj upotrebi, koje je osiguranik ponio sa sobom na putovanje ili ih na putovanju stekao (u daljem tekstu prtljag), su osigurane u slučaju:

- krađe ili pljačke, ako su događaji bili prijavljeni policiji najkasnije u roku od 48 sati nakon događaja,
- oštećenja prtljaga zbog dokazanog djelovanja treće osobe,
- gubitka prtljaga u toku transporta, za kojeg je odgovorna treća osoba, ako je osiguravač dostavljena potvrda o uzročniku,
- zakašnjele dostave prtljaga uslijed krivice prijevoznika u javnom prometu.

2. Vrijednosni predmeti

Vrijednosni predmeti su posebno:

- 2.1 predmeti, koji sadrže plemenite metale, drago kamenje ili bisere, odnosno koji su napravljeni iz njih,
- 2.2 satovi, nakit, krvno, stvari od kože,
- 2.3 električni, elektronski i optični uređaji (uključno sa mobilnim telefonima) zajedno sa priborom, a posebno fotografска, filmska, video i audio oprema, računari.

3. Troškovi osiguranja

Uzimajući u obzir tačku 6 ovog člana, osiguravač u slučaju:

- potpunog uništenja ili nestanka prtljaga isplaćuje naknadu iz osiguranja u visini amortizovane vrijednosti (vidi tačku 4 ovog člana), ali najviše u visini njene vrijednosti u vrijeme nabavke,
- djelomičnog uništenja/oštećenja prtljaga, osiguravač isplaćuje naknadu iz osiguranja u visini troškova popravke, ukoliko ti troškovi ne prelaze amortizovanu vrijednost, umanjenu za vrijednost ostatka, ali najviše do njene vrijednost u vrijeme nabavke, umanjenu za vrijednost ostataka,
- zakašnjele dostave prtljaga na kraj putovanja za više od 12 sati, isplaćuje naknadu iz osiguranja za troškove kupovine nužno potrebnih stvari (tačka 6.8 ovog člana).

4. Amortizovana vrijednost

Amortizovana vrijednost je vrijednost prtljaga u vrijeme nabavke, umanjena za određen iznos uslijed starosti, pohabanosti, te ekonomski i tehničke zastarjelosti.

- 4.1 Amortizovana vrijednost se određuje na slijedeći način (vrijednost u desnoj koloni predstavlja procentualnu vrijednost u ovisnosti od novonabavne vrijednosti prtljaga):
 - 4.1.1 u slučaju, kada osiguranik osiguravaču dostavi pismani dokaz o vrijednosti, odnosno dokaz o vlasništvu

- starost od 0 do 1/2 godine	100 %
- starost od 1/2 do 1 godine	80 %
- svaka naredna početna godina	- 10 %

4.1.2 u slučaju, kada osiguranik osiguravaču ne dostavi pismeni dokaz o vrijednosti, odnosno dokaz o vlasništvu

- starost od 0 do 1/2 godine	80 %
- starost od 1/2 do 1 godine	70 %
- svaka naredna početna godina	- 10 %

4.2 Kod električnih i elektronskih uređaja se uzima u obzir dodatna umanjenost vrijednosti u zavisnosti od tehničkog razvoja.

4.3 Kod kozmetike, parfema, lijekova i stvari, namijenjenih upotrebi, amortizirana vrijednost se umanjuje još za 1/2 .

4.4 Obračun amortizovane vrijednosti se ne primjenjuje za predmete koji sadrže plemenite metale, drago kamenje ili bisere, odnosno koji su napravljeni iz njih,

5. Dogadaji, osigurani pod određenim uvjetima

5.1 Vrijednosni predmeti iz tačke 2. ovog člana su osigurani samo, ako ih:

- osiguranik ima stalno uz sebe ili pod nadzorom (tjelesni ili kontakt očima), tako da oduzimanje tih stvari od strane treće osobe nije moguće bez savladavanja prepreka;
- osiguranik, uz odgovarajuće dokaze, preda na čuvanje preduzeću, koje se bavi sa djelatnošću smještaja/noćenja, ili garderobi koja je pod nadzorom na čuvanje;
- osiguranik čuva u zatvorenom i zaključanom prostoru, koji nije svakome dostupan prilikom upotrebe cijelokupne raspoložive sigurnosne opreme (trezor, sigurnosni ormarić itd.) Torbe ili kovčezi bilo koje vrste, kozmetički kovčezi, kutije za nakit ili slično, ne smatraju se odgovarajućim zaključanim spremištima.

U svakom slučaju, vrsta spremišta mora odgovarati vrijednosti čuvanih stvari (npr. zlato - trezor).

Osiguravajuće pokriće ne postoji, ukoliko vrijednosne predmete nije moguće čuvati na gore opisan način.

5.2 Vrijednosni predmeti u toku transporta, za kojeg je odgovorna treća osoba, nisu osigurani.

5.3 Sportska oprema i prevozna sredstva svih vrsta su osigurana samo u toku prijevoza prijevoznika u javnom prometu (vidi tačku 7.3 ovog člana).

5.4 Krađa prtljaga iz motornih vozila ili plovila je osigurana samo u slučaju, ako se ona dokazano desila između 06.00 i 21.00 sat. Ova vremenska ograničenost ne važi, ako se je vozilo nalazilo u zatvorenoj, stalno čuvanoj garaži. Takođe je bitno, da se prtljag mora obavezno nalaziti u zaključanom prtljažniku. Ako nema prtljažnika, potrebno je prtljag čuvati tako da isti nije vidljiv izvana.

5.5 Krađa prtljaga iz boravišne prikolice, koja se nalazi izvan kampa, nije osiguran slučaj.

6. Ograničenja naknade iz osiguranja

6.1 Prilikom troškova ponovnog dobijanja čekova i osobnih dokumenata, naknada je ograničena sa 10 % osigurane sume.

6.2 Kod pomagala za vid (naočale i kontaktne leće) i drugih pomoćnih protetičkih uređaja (npr. slušni aparat), kozmetike i parfema, naknada štete je ograničena sa 20 % osigurane sume.

- 6.3 Kod šteta uslijed loma (osim loma kovčega), naknada štete je ograničena sa 10 % osigurane sume.
- 6.4 Za obračun naknade za mobilne telefone je mjerodavan iznos, koji je osiguranik zaista platio za telefon, (npr. niži iznos uslijed akcije operatera, povezivanja odnosa naručilaca itd.), a naknada iznosi najviše 50,00 EUR.
- 6.5 Naknada za sve vrijednosne predmete zajedno, u skladu sa tačkom 2. ovog člana, ograničena je sa 50 % osigurane sume.
- 6.6 Kod krađe iz automobila, naknada za sve osigurane predmete zajedno, ograničena je sa 50 % osigurane sume.
- 6.7 U slučaju, kada dostava prtljaga u mjesto putovanja kasni za više od 12 sati, naknada za nabavku nužno potrebnog prtljaga, odnosno za njegovo posuđivanje je ograničena sa 10 % osigurane sume. Osiguravač ne isplaćuje naknadu u slučaju kašnjenja kod dostave prtljaga prilikom vraćanja na domaći aerodrom.
Eventualni troškovi za posebnu dostavu prtljaga se ne nadoknađuju.
- 6.8 Ako se prtljag konačno zvanično smatra izgubljenim, od naknade se oduzima iznos, kojeg je osiguravač već isplatio za kupovinu nužno potrebnih stvari.
Troškovi za taxi, odnosno za telefon nisu osigurani.

7. Neosigurani dogadaji/predmeti

Pored općih isključenja iz pokrića osiguranja, koji su navedeni u članu 1. ovih uvjeta, osiguravajuće pokriće ne postoji za:

- 7.1 gotovinu, kreditne kartice, mjesečne karte, ključeve, zbirke poštanskih maraka ili kovanica, dokumente, vrijednosne papire, plemenite metale (osim predmeta navedenih u tački 2.1. ovoga člana), drago kamenje (osim predmeta navedenih u tački 2.1. ovoga člana), trgovacku robu, predmete sa pretežno umjetničkom i popularnom vrijednošću, za alat, uređaje i predmete, koji su namijenjeni obavljanju poziva, muzičke instrumente i opremu, opremu, alat i zamjenske dijelove vozila, medicinske uređaje, oružje, računarske programe, vrijednosne kartice mobilnih telefona, odnosno bonuse ili dobrobiti, troškove opoziva ili ponovnog opoziva prijave kod gubitka mobilnog telefona;
- 7.2 predmete na ili u nezaključanim vozilima ili plovilima, torbe na motociklima ili biciklima, te njihov sadržaj, ako su te torbe bile ostavljene na vozilu;
- 7.3 automobile, autodomove, boravišne prikolice, motorna plovila i jedrilice, sportske uređaje i opremu, čija vrijednost prelazi 500,00 EUR, motocikle, zračna vozila, padobrane te opremu, odnosno zamjenske dijelove svih vrsta nabrojanih stvari;
- 7.4 štete, koje je osiguranik prouzrokovao namjerno ili uslijed teške nemarnosti.
Teškom nemarnošću se smatra kad do krađe prtljaga dođe uslijed nedostatka nadzora (ne postoji neposredni ili vidljivi kontakt sa prtljagom);
- 7.5 štete uslijed neodgovarajuće ambalaže, odnosno njenog nedostataka ili neodgovarajućeg skladištenja;
- 7.6 štete koja nastane jer je osiguranik ostavio prtljag, založio ga, izgubio ili ga je ispustio iz ruku;
- 7.7 štete uslijed normalne pohabanosti, kao i štete nastale uslijed pokvarene robe, isteklih tekućina, te vremenskih utjecaja;
- 7.8 štete, koje su neposredno ili posredno u vezi sa vojnim događajima, državnim nemirima, zapljenama, zvaničnim odlukama i štrajkovima;
- 7.9 štete, koje pokriva neko drugo osiguranje;
- 7.10 posljedične štete (npr. troškovi opoziva platnih kartica, kartica mobilnih telefona).

8. Obaveze kod nastupanja osiguranog slučaja

Pored općih obaveza, koje su navedene u članu 1. ovih uvjeta, važi slijedeće:

- 8.1 Štete, koje nastanu u vrijeme, kad je prtljag na čuvanju kod prijevoznika ili preduzeća, koje se bavi sa djelatnošću smještaja/noćenja, osiguranik mora odmah pismeno prijaviti osiguravaču i za te štete steći pismenu potvrdu,
- 8.2 U slučaju štete, koja nije odmah vidljiva na prvi pogled, osiguranik mora pozvati prijevoznika, da izvrši pregled štete i da o tome izda potvrdu. Pri tome je potrebno uzeti u obzir eventualne reklamacijeske rokove.
- 8.3 Osiguranik mora dati osiguravaču sva objašnjenja, odnosno dokumentaciju, koja je potrebna za utvrđivanje uzroka i obima nastale štete. Zajedno sa pismenom prijavom osiguranog slučaja posebno je potrebno osiguravaču dostaviti:
 - dokaz o postojanju osiguranja (policu osiguranja),
 - ugovor o putovanju i dokaz o uplati putovanja (račun),
 - u cijelosti ispunjen formular za prijavu štete sa specifikacijom sadržaja prtljaga i navođenjem starosti, tipa i novonabavne cijene pojedinačnih stvari (dokaz o vrijednosti, odnosno račune je potrebno dostaviti osiguravaču u originalu),
 - originalni dokaz o prijavi nadležnoj policijskoj stanici u slučaju pljačke ili krađe,
 - originalnu potvrdu odgovornog prijevoznika u slučaju gubitka ili oštećenja prtljaga (potvrda o konačnom gubitku prtljaga se izdaje najkasnije u roku od 90 dana),
 - originalne račune odnosno potvrde u slučaju kupovine zamjenskih stvari, odnosno dokaza o vrijednosti,
 - avionske karte (original).

Član 4. Osiguranje od odgovornosti na putovanju

1. Osigurani događaji

O osiguranom događaju govorimo, kada osiguranik u toku putovanja, trećim osobama prouzrokuje ličnu ili stvarnu štetu, te se zbog toga protiv njega pokreće građansko-pravni odštetni zahtjev, i to ukoliko događaji proizlaze iz:

- 1.1 opasnosti iz svakodnevnog života, sa izuzetkom opasnosti u profesionalnoj, zanatskoj i poslovnoj djelatnosti,
- 1.2 vlasništva i upotrebe bicikala,
- 1.3 sportskih hobija, ali ne iz lova,
- 1.4 povremenog korištenja, ali ne i vlasništva, jedrenjaka i čamaca sa elektromotorom,
- 1.5 vlasništva i upotrebe drugih vodnih plovila, koja nisu na motorni pogon,
- 1.6 upotrebe boravišnih prostora i drugih u privatne svrhe unajmljenih prostora.

2. Osobne i stvarne štete

- 2.1 Smrt, tjelesna povreda i oštećenje zdravlja ljudi (osobne štete),
- 2.2 Uništenje i oštećenje stvari (stvarna šteta).

3. Troškovi osiguranja/naknade od osiguranja

- 3.1 Isplata osiguranikovih građansko-pravnih odštetnih obaveza, uslijed prouzrokovane lične ili stvarne štete kao posljedice osiguranog štetnog događaja.
- 3.2 Troškovi utvrđivanja obaveza i troškovi odbrane osiguranika kod odštetnih zahtjeva trećih osoba. Osiguravač pokriva parnične troškove osiguranika, te štetu u obliku

dosuđenih parničnih troškova, samo ako se parnični postupak od početka usmjerava prema upustvima osiguravača, uz izuzetak u tački 6.3 ovog člana.

4. Koje štete su osigurane samo kod ispunjavanja posebnih prepostavki?

Ispunjavanje osnovanih odštetnih zahtjeva, koji se ostvaruju izvan Bosne i Hercegovine, vrši se samo, ukoliko postoji mogućnost da oštećena osoba naplati štetu po osnovu izvršenja pljenidbe imovine osiguranika.

5. Neosigurani dogadaji

Pored općih isključenja iz osiguravajućeg pokrića, koja su navedena u članu 1. ovih uvjeta, osiguravajuće pokriće ne postoji:

- 5.1 ako je utvrđivanje štete, obrade odštetnih zahtjeva ili ispunjavanje drugih obaveza osiguravača spriječeno od strane državnih vlasti, trećih osoba ili samog osiguranika;
- 5.2 za odštetne zahtjeve uslijed šteta prouzrokovanih namjerno ili sa grubim nemarnim rukovanjem, kao i šteta koje osiguranici prouzrokuju nezakonito;
- 5.3 za odštetne obaveze uslijed šteta, koje su prouzrokovali osiguranik ili druge osobe u njegovo ime, posredovanjem ili rukovanjem:
 - 5.3.1 zračnih plovila i uređaja za letenje,
 - 5.3.2 motornih vozila svih vrsta;
- 5.4 za vlastite štete i štete prouzrokovane od strane rodbine (rodbina su: bračni partner, vanbračni partner, roditelji, baka i djed, posvojitelji, mačeha i očuh, djeca, unuci, usvojenici, zet i snaha, braća i sestre, svekar i svekrva, zaove i jetrve, djeveri, stričevi i tetke, po imenu u polici navedene osobe) ili osobama osiguranim istim ugovorom o osiguranju;
- 5.5 za štete, koje je prouzrokovao osiguranik na sportskim takmičenjima;
- 5.6 za štete nastale uslijed pohabanosti, iskorištavanja ili prekomjernog opterećenja;
- 5.7 za štete na stvarima, koje je osiguranik posudio, unajmio, uzeo u zakup, iznajmio ili ih je uzeo na čuvanje;
- 5.8 za štete uslijed zagađenja okoline ili štetnog uticaja na okolinu;
- 5.9 za štete na stvarima, koje nastaju uslijed ili kao posljedica njihove upotrebe, prevoza, obrade ili provođenja druge djelatnosti na njima samima ili sa njima;
- 5.10 za štetne događaje kao posljedica prijenosa bolesti preko osiguranika.

6. Obaveze kod nastupanja osiguranog slučaja

Pored opštih obaveza, koje su navedene u članu 1 ovih uvjeta, osiguranik mora:

- 6.1 odvjetniku ili drugoj osobi, koju odredi osiguravač dati ovlaštenje i sve druge potrebne podatke, te mu prepustiti vođenje postupka;
- 6.2 opunomoći osiguravača, da u okviru svoje obaveze iz ugovora o osiguranju, daje u ime osiguranika sve izjave, za koje smatra da su potrebne;
- 6.3 Ako osiguranik nema mogućnost pravovremeno dobiti upustva od osiguravača, mora sam, u propisanom roku, izvršiti potrebne aktivnosti u sudskom postupku;
- 6.4 Osiguranik nema pravo, da bez prethodnog odobrenja osiguravača, u cijelosti ili djelomično, priznaje odštetne zahtjeve.

Član 5. Osiguranje dodatnih troškova povratka

1. Osigurani troškovi

1.1 Osigurani su dodatni troškovi, koji nastaju kod prijevremenog ili kasnijeg povratka osiguranika i njegovih osiguranih saputnika (najviše 2 odrasle osobe i 5 maloljetne djece) iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu s prijevoznim sredstvom, koje odgovara vrsti i kvalitetu plaćenog osiguranog putovanja, ukoliko su troškovi povratka uključeni u ugovor o putovanju.

1.2 Osigurani su i troškovi prijevoza posmrtnih ostataka na putovanju umrlog osiguranika.

2. Osigurani događaji

Osiguranje važi za događaje:

- 2.1 uslijed kojih je tjelesna sigurnost osiguranika u mjestu putovanja ugrožena i uslijed toga nastavak putovanja ili boravka nije moguć;
- 2.2. koji su navedeni u članu 8 ovih uvjeta u tačkama 2.1, 2.2, 2.7 i 2.9 (osiguranje troškova otkaza putovanja), te je uslijed njih putovanje prekinuto.

3. Neosigurani događaji

Osiguravajuće pokriće ne važi za događaje, koji su navedeni u tački 6. član 1., te u tački 3. član 9. ovih uvjeta.

4. Obaveze kod nastupanja osiguranog slučaja

4.1 Pored općih obaveza, koje su navedene u članu 1. ovih uvjeta, osiguranik je dužan zajedno sa pismenom prijavom osiguranog slučaja dostaviti osiguravaču slijedeću dokumentaciju:

- dokaz o postojanju osiguranja (polica osiguranja),
- ugovor o putovanju i dokaz o uplati putovanja (račun),
- ljekarsku potvrdu (sa imenom i prezimenom pacijenta, sa dijagnozom i sa podacima o liječenju) sa mjesta putovanja, iz kojeg je vidljivo, da je lokalni liječnik pismeno odredio prekid putovanja, kao i ljekarsko uvjerenje ljekara u Bosni i Hercegovini, koji je preuzeo dalje liječenje,
- u slučaju smrti ispis iz matične knjige umrlih,
- potvrdu o bolovanju,
- eventualne dodatne vozne karte, Boarding Pass itd. u originalu,
- svu ostalu dokumentaciju, koja dokazuje pravo na naknadu od osiguranja.

Član 6.

Osiguranje dodatnih troškova zbog kašnjenja pri povratku na domaći aerodrom ili željezničku stanicu

1. Osigurani događaji

Osigurani slučaj je dokazano kašnjenje pri povratku na domaći aerodrom ili željezničku stanicu (u skladu sa putničkim aranžmanom) kao i vožnja od aerodroma ili željezničke stanice do mesta boravka.

2. Osigurani troškovi

Osigurani su troškovi potrebnog prijevoza sa taksijem (najviše do 50,00 KM), ukoliko ne postoji mogućnost javnog prijevoza, te dodatni troškovi potrebnog noćenja sa doručkom (najviše 100,00 EUR na osobi).

3. Obaveze kod nastupa osiguranog slučaja

Uz opće obaveze, koje su navedene u članu 1 ovih uvjeta, važi slijedeće:

Osiguranik mora dati osiguravaču sva objašnjenja, odnosno dokumentaciju koja je potrebna za određivanje uzroka i obima nastale štete. Zajedno sa pismenom prijavom osiguranog slučaja, osiguravaču je naročito potrebno dostaviti i:

- dokaz o postojanju osiguranja (polica osiguranja),
- ugovor o putovanju i dokaz o plaćanju putovanja (račun),
- pismenu potvrdu zračnog odnosno željezničkog prevoznika o kašnjenju,
- originalnu avionsku odnosno željezničku kartu,
- originalne račune za vožnju do mjesta boravka odnosno noćenja.

Član 7. Osiguranje pomoćnih usluga

1. Predmet osiguranja

Pod uvjetom, da osiguranik ili njegov opunomoćenik o nastupu osiguranog slučaja odmah obavijesti 24-satni servisni centar, isti mu kod nastalih iznenadnih okolnosti, koje se osiguraniku dese u toku putovanja, nudi pomoćne usluge, i to u slijedećim slučajevima:

1.1 Bolest/nezgoda

1.1.1 Ambulantno liječenje

Servisni centar osiguravača, na osnovu zahtjeva osiguranika, istog informiše o mogućnostima ambulantnog liječenja. Servisni centar osiguravača u tom slučaju ne uspostavlja kontakt sa lijekarom.

1.1.2 Hospitalizacija

Ako se osiguranik razboli ili doživi nezgodu, te je zbog toga potrebna hospitalizacija,

- osiguravač uspostavlja, putem svojih lijekara, kontakt između ljekara u bolnici i ličnim ljekarom osiguranika;
- ovlašteni ljekar se brine za dostavljanje informacija između sudjelujućih ljekara;
- 24-satni servisni centar dostavlja, na želju osiguranika, informacije njegovoj rodbini.

1.2 Smrt

Servisni centar osiguravača organizuje, po izboru, prevoz posmrtnih ostataka u mjesto sahrane u Bosni i Hercegovini ili sahranu u mjestu smrti u inozemstvu.

1.3 Gubitak novčanih sredstava

U slučaju gubitka novčanih sredstava, servisni centar osiguravača uspostavlja kontakt sa bankom osiguranika. Ukoliko je to potrebno, osiguravač pomaže i kod transfera novca, kojeg obezbjeđuje banka osiguranika

1.4 Gubitak putničkih dokumenata

U slučaju gubitka dokumenata, 24-satni servisni centar osiguravača će ponuditi pomoć kod dobijanja kopija dokumenata.

1.5 Krivični progon

Ako je osiguranik na putovanju uhapšen, odnosno kad mu prijeti hapšenje, servisni centar osiguravača će mu ponudi pomoć kod traženja advokata i prevodioca, te pomoći kod skupljanja eventualne jamčevine.

Član 8. Osiguranje troškova otkaza putovanja

1. Osigurani troškovi

- 1.1 Ugovorno dogovoreni troškovi otkaza putovanja su osigurani, ako osiguranik putovanje otkaže odmah nakon nastupa osiguranog slučaja.
Ukoliko osiguranik ne otkaže putovanje, nakon što je saznao za događaj koji je spriječio putovanje, osiguravač pokriva samo one troškove koji bi nastali, ako bi osiguranik putovanje otkazao pravovremeno.
- 1.2 Troškovi turističke agencije za izdavanje avionske karte (Ticket–Service Fee) su osigurani do 10 % ukupne cijene avionske karte i to najviše do 65,00 EUR. Nisu uključene ostale pristoje i takse (»handling fee«).
- 1.3 Osiguranje vlastite spriječenosti
Osnovni paket turističkog osiguranja ne obuhvaća troškove otkaza putovanja. Ukoliko je u putnički aranžman uključeno osiguranje troškova otkaza putovanja i za to je predviđen slučaj vlastite spriječenosti, isti je osiguran do visine 1.000,00 EUR (kod individualnog osiguranja) i 2.000,00 EUR (kod porodičnog osiguranja),
- 1.4 Koje vrste vlastite spriječenosti pokriva sam osiguranik ?
U slučaju štete zbog otkaza putovanja, koja prelazi iznos od 15.000,00 EUR, vlastito učešće osiguranika (vlastita spriječenost) iznosi 20 % od iznosa, koji prelazi 15.000,00 EUR.

2. Osigurani dogadaji

- Osigurani su slijedeći događaji:
- 2.1 Iznenadna teška bolest, loše podnošenje vakcinacije (važi samo za obavezno propisanu vakcinaciju), povreda zbog nezgode ili smrt osiguranika;
Bolest se smatra teškom, ako osiguranik zbog nje ne može na putovanje, ili ako zbog nje ne može obavljati svoju profesionalnu djelatnost. Kod toga je potrebno uzeti u obzir odredbe člana 1 ovih uvjeta, tačka 1.2;
 - 2.2 Pogoršanje u tački 2.1 opisanog i prije početka putovanja postojećeg oboljenja određenih organa. Kod toga je potrebno uzeti u obzir odredbe člana 1 uvjeta, tačka 1.2;
 - 2.3 Trudnoća osiguranika, ukoliko je ista bila utvrđena nakon zaključenja osiguranja i ugovora o putovanju;
 - 2.4 Neočekivan otkaz ugovora o radu od strane poslodavca osiguranika.
Pokriće osiguranja ne postoji u slučaju otkaza ugovora o radu od strane osiguranika ili u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa, te u slučaju otkaza ili prekida putovanja zbog nastanka vanrednih profesionalnih odnosa;
 - 2.5 Neočekivan poziv u vojnu službu ili civilnu zaštitu;
 - 2.6 Podnošenje tužbe za razvod braka od strane bračnog partnera osiguranika;
 - 2.7 Elementarne nesreće ili provalne krađe, koje u takvoj mjeri pogode imovinu osiguranika, da je njegovo prisustvo nužno;
 - 2.8 Ako osiguranik nije položio maturu ili završni ispit neposredno prije planiranog putovanja;
 - 2.9 Neočekivana teška bolest, teška povreda zbog nezgode ili smrt neke od slijedećih osoba: bračnog ili vanbračanog partnera, roditelja, svekrve, svekra, mačehe, očuha, bake, djeda, djece, pastoraka, unuka, braće, sestara, djevera, zaove, jetrve ili osoba, koje su poimenično navedene u polici osiguranja;
Odredbe člana 1 ovih uvjeta, tačke 1.2.1 važe i za gore navedene osobe. Pogoršanje oboljenja, koja su kod ovih osoba postojala već kod zaključivanja osiguranja, kao i njihova potrebna njega, ne važe kao osigurani događaj.
U slučaju teške bolesti, teške povrede zbog nezgode ili smrti vanbračnog partnera, osiguranik mora osiguravaču dostaviti potvrdu o postojanju vanbračne zajednice

(zajedničko prebivalište mora biti službeno prijavljeno bar 3 mjeseca prije početka osiguranja).

Ako je osiguranje na jednoj policom osiguranja zaključilo do 7 osoba, pokriće osiguranja važi i u slučaju, kada samo kod jedne od ovih osoba nastupi osigurani događaj u skladu sa tačkama od 2.1 do 2.9 ovog člana.

3. Neosigurani događaji

Pored općih isključenja iz pokrića osiguranja, koja su navedena u članu 1 ovih uvjeta, nema pokrića osiguranja:

- 3.1 ako turistička agencija otkaže ugovor o putovanju;
- 3.2 za događaje i bolesti, koji su posljedica uživanja alkohola ili droga;
- 3.3 ako je osigurani događaj u trenutku zaključivanja osiguranja već nastupio ili je bio već predviđljiv;
- 3.4 u slučajevima planiranih, odnosno očekivanih operacija te odgođenih operacija ili medicinskih intervencija;
- 3.5 ako zbog usporenog toka lječenja ili terapije putovanje nije moguće;
- 3.6 u slučaju, kada je osiguranik poslat na lječenje ili terapije u inostranstvo.

4. Obaveze kod nastupa osiguranog slučaja

Uz opće obaveze, koje su navedene u članu 1. ovih uvjeta, osigurana osoba je dužna:

- 4.1 o nastupu osiguranog slučaja, čiji uzrok su zdravstvene poteškoće, odmah pismeno obavijestiti turističku agenciju ili osiguravača (u roku od 48 sati, odnosno 2 radna dana nakon nastanka događaja, koji je spriječio putovanje) i time omogućiti osiguravaču pregled od strane njegovog ljekara cenzora;
- 4.2 u svakom slučaju treba obaviti ljekarski pregled kod ljekara cenzora osiguravača;
- 4.3 osiguravaču dati sva potrebna objašnjenja odnosno dokumentaciju koja je potrebna za određivanje uzroka i obima nastale štete. Zajedno sa pismenom prijavom osiguranog slučaja, osiguravaču je, posebno, potrebno dostaviti:
 - dokaz o postojanju osiguranja (policu osiguranja),
 - potpuno ispunjen formular o prijavi štete,
 - ugovor o putovanju i dokaz o plaćanju putovanja (račun),
 - dokaz o plaćenim troškovima otkaza putovanja i dokumentaciju, u kojoj su prikazani troškovi otkaza putovanja, kao i slijedeće dokaze u ovisnosti od vrste osiguranog događaja:
 - detaljnu ljekarsku dokumentaciju, uključivo istoriju bolesti (npr. zdravstveni karton, dokumentacija o liječenju, nalazi),
 - potvrdu o bolovanju,
 - ispis iz matične knjige umrlih, dokaz o rodbinskom odnosu (vjenčani list, rodni list),
 - dokaz o postojanju zajedničkog domaćinstva (potvrda o prebivalištu),
 - tužbu za razvod bračne zajednice, rješenje o otkazu radnog odnosa, dokaz o pozivu u redovnu vojnu službu,
 - školsko svjedočanstvo, potvrda o polaganju mature ili završnog ispita.

Član 9. Osiguranje troškova prekida putovanja

1. Osigurani troškovi

- 1.1 Osigurani su troškovi plaćenih, ali neiskorištenih putničkih usluga (npr. hotel, iznajmljivanje automobila, krstarenje). Dan odlaska, odnosno nastupa osiguranog slučaja važi kao iskorišten dan.
- 1.2 Eventualni povrati ili naknade direktno prema osiguraniku, bit će odbijeni od naknade štete u skladu sa tačkom 1.1. ovog člana.
- 1.3 Nisu osigurani troškovi povratka.

2. Osigurani događaji

Osiguranje važi za slijedeće događaje:

- 2.1 zbog kojih je ugrožena fizička zaštita osiguranika u mjestu putovanja i zbog toga nije moguć nastavak putovanja ili boravka;
- 2.2. koji su navedeni u članu 8. ovih uvjeta u tačkama 2.1, 2.2, 2.7 i 2.9 (osiguranje troškova otkaza putovanja) i ako je zbog njih putovanje prekinuto.

3. Neosigurani događaji

Pokriće osiguranja ne važi za događaje, koji su navedeni u članu 1 tačka 6 i članu 8 tačka 3 ovih uvjeta.

4. Obaveze kod nastupa osiguranog slučaja

- 4.1 Pored općih obaveza, koje su navedene u članu 1 ovih uvjeta, osiguranik je dužan da pismenom prijavom osiguranog slučaja, osiguravaču dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 - dokaz o postojanju osiguranja (polica osiguranja),
 - ugovor o putovanju i dokaz o plaćenom putovanju (račun),
 - potvrdu od strane iznajmljivača ili rukovodioca putovanja, da je stvarno došlo do prijevremenog prekida putovanja,
 - potvrdu organizatora putovanja o neiskorištenim i nepovraćenim putnim uslugama,
 - lijekarsko uvjerenje (sa imenom i prezimenom pacijenta, dijagnozom i podacima o liječenju) iz mjesta putovanja, iz kojeg je vidljivo, da je lokalni ljekar pismeno odredio prekid putovanja, kao i lijekarsko uvjerenje ljekara u Bosni i Hercegovini, koji je preuzeo dalje liječenje,
 - u slučaju smrti ispis iz matične knjige umrlih,
 - potvrdu o bolovanju,
 - svu ostalu dokumentaciju, koja dokazuje pravo na ostvarivanja naknade iz osiguranja.

III. Završne odredbe

Ovi uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana dobijanja saglasnosti od strane Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Danom početka primjene ovih Uvjeta, Uvjeti osiguranja GRAWEtour broj 2239/09 od 13.05.2009. koji su odobreni od strane Agencije za nadzor osiguranja FBiH Rješenjem broj: 1.0-059-822/09 od 19.05.2009. godine, prestaju da vrijede.

UPRAVA

Mr.oec., mr.iur. Georg Schneider
Mr. Jasminka Tirić, dipl.oec.